

... Naše radne akcije spajale su intelektualnu i radničku omladinu, omladinu raznih nacionalnosti, stvarajući od nje monolitnu cjelinu, izrasle su mase ljudi koje su, zatim, odlazile na razne stručne poslove. Ako je rad omladine i bio nešto skuplji, ne treba za boravljati na to da se nešto mora potrošiti i na izgradnju čovjeka. Čovjek nešto vrijedi, a kod nas treba da najviše vrijedi ...

BROJ 25



REKLI SU O OMLADINSKOJ
RADNOJ AKCIJI

RIJEKA RADNOG ZANOSA

Bogić Bogićević, komandant
naselja u Doboju

Potekla je iz bistrog izvora revolucije, epopeja dobrovoljnog omladinskog rada narasla je u ogromnu rijeku radnog zanosa. I za svaki rođendan Republike mladi su joj darovali pregrše svojih velikih darova prve nove pruge, fabrike, izvore svjetlosti, auto puteve i mnoge druge objekte.

Uporedno s razvojem društva i političkog i ekonomskog sistema i sa transformacijom omladinske organizacije mijenjala je i akcija svoju fizionomiju. Već 1959. godine brigadirima se daje veće pravo u odlučivanju i organizaciji brigadarskog života da bi se posljednjih godina samoupravno pravo za vrijeme boravka na akciji u potpunosti izjednačilo s pravima radnih ljudi u udruženom radu. Brigadir je stavljen u poziciju onog koji neposredno odlučuje o svim bitnim pitanjima života i rada na akciji.

I sa današnjih akcija vraćaju se prekaljeni i osposobljeni graditelji, idejno zreli, stručno osposobljeni, sa crvenim partijskim knjižicama.



Prva smjena finišira — istovar šljunka kod Doboja

NA ZAJEDNICHOM POSLU

Сви прионули у раду

Да омладина, brigadiri i brigadirke ne radi, pruga ne bi bila završena ni za dviće-tri godine
◊ Грађевинска оператива комплетirana

ДОБОЈ, 24. АПРИЛА — Осим три хиљаде младића и đevojaka koji su u prvoj smjeni na izgradnji drugog kolosijskog pruge od Добоја до Зенице, на trasi свакодневно radi i brojne ekipne стручњака и радници грађевинске оперативе — изврšачa радова на појединим dijelovima ovog великог градilišta.

За осам мјесeci izgraditi prugu u дужини од око 87 километара, потпуно савремenu, и поред ње подићи прateće objekte, касније изmještati постоjeći kolosijsk na појedini mjestima, te тамо gdje to буде потребно мijeњati i tok rijeke Bosne, sve то није већи оптимisti у почетку нису могли замисliti.

Да око 24 хиљаде младих, колико ће raditi другi kolosijsk pruge, ne учествuje u izvođenju radova, onda bi pruga mogla da буде готовa

tek za dviće — tri godine. A dotle bi наша привредa губila, dotle бисмо се мучили са овим уским грлом, улагали значајна средства која се не могу вратити.

Извođачi radova прионули су на посао. Међу њима сарајевski ЖГП, има највећи dijо. Чак око 45 одсто radova on izvodi. Tu su i ГП »Босна«, ГП »Пут«, »Добој-путеви«, »Дунав-Тиса-Дунав«, Radna organizacija za водопривреду »Босна-Дрина« из Сарајeva, ЕЛПОС, te некoliko основних организacija udruženog rada ЖТП-a.

— Истина, неке dijone nisu bile »нападнуте« sve do некi dan. Заправo nisu bile уговорене са izvođačima — кажу нам Карло Лукић, direktor Direkcije za izgradnju другog kolosijskog i tehnički direktor Direkcije Цемаил Чизмић.

По свemu судеći, некi izvođači kojima су ponuđeni radovi bojali су се рокова.

Командант Akcije »Шамац — Сарајево« Filip Vučović rekao je jednom neposredno pred početak akcije:

— Omладina se ne boji рокова, omladina је dala своје обеćanje i si gurno je da ћe ga испuniti. A некa грађevinska operativna uraditi svoj dio posla i некa обезbijedi dovoljno posla mladima, па ћe pruga zaista biti готовa kako smo обеćali — Републици за њезин rođendan.

Prije tri dana, уговорен је и пре остали dijо trase između Bradiћa i Maglaja, a radove na ovom dijelu, kako smo сазnali u Direkciji za izgradnju другog kolosijskog izvođenje »Приморје« из Ajdovščine.

Bitku, dakle, сада заједнички бију омладинци, brigadiri i brigadirke, i radnici, i stručnjaci — graditelji pruge od Doboja do Zенице. A ta dijonica nije nimalo laká. Poređenja radi evo i јednog podatka: На trasi треба насuti oko 260 хиљада кубних метара tuzdaniča. Kompozicija koja bi то довукла била bi четири puta дужа од постоjeće trase. Испод traci треба да се положи око 158 хиљада прагова, приликом izgradnje другog kolosijskog реконstruisaće се и izgraditi sedam stаница, подићи исто толико mostova sa ukupnom дужином од око 1.060 metara, iskopati око 3.820 metara дужине tunela, izgraditi подвожњаке и надвожњаке и pružiti traci којима ћe се кретати возови брзином од око 100 kilometara na sat.

R. ЖИВКОВИЋ

... Naše radne akcije spajale su intelektualnu i radničku omladinu, omladinu raznih nacionalnosti, stvarajući od nje monoličnu cjelinu, izrasle su mase ljudi koje su, zatim, odlazile na razne stručne poslove. Ako je rad omladine i bio nešto skuplji, ne treba za boravljati na to da se nešto mora potrošiti i na izgradnju čovjeka. Čovjek nešto vrijedi, a kod nas treba da najviše vrijedi ...

BROJ 25



REKLI SU O OMLADINSKOJ
RADNOJ AKCIJI

RIJEKA RADNOG ZANOSA

Bogić Bogićević, komandant
naselja u Doboju

Potekla je iz bistrog izvora revolucije, epopeja dobrovoljnog omladinskog rada narasla je u ogromnu rijeku radnog zanosa. I za svaki rođendan Republike mladi su joj darovali pregrše svojih velikih darova prve nove pruge, fabrike, izvore svjetlosti, auto puteve i mnoge druge objekte.

Uporedno s razvojem društva i političkog i ekonomskog sistema i sa transformacijom omladinske organizacije mijenjala je i akcija svoju fizionomiju. Već 1959. godine brigadirima se daje veće pravo u odlučivanju i organizaciji brigadarskog života da bi se posljednjih godina samoupravno pravo za vrijeme boravka na akciji u potpunosti izjednačilo s pravima radnih ljudi u udruženom radu. Brigadir je stavljen u poziciju onog koji neposredno odlučuje o svim bitnim pitanjima života i rada na akciji.

I sa današnjih akcija vraćaju se prekaljeni i osposobljeni graditelji, idejno zreli, stručno osposobljeni, sa crvenim partijskim knjižicama.



Prva smjena finišira — istovar šljunka kod Doboja

NA ZAJEDNICHOM POSLU

Сви прионули ураду

Да омладина, бригадири и бригадирке не раде, пругa нe би била завршена ни за дviјe-tri godine
◊ Грађевинска оператива комплетirana

ДОБОЈ, 24. АПРИЛА — Осим три хиљаде младића и đevojaka koji su u prvo smjeli na izgradnji drugog kolosijskog pruge od Doboja do Зенице, na traci svakodnevno radе и brojne ekipne стручњака и радници грађевинске оперативе — извођачa радова na појединим dijelovima ma ovog velikog gradilišta.

За осам mјесeci izgraditi prugu u dužini od oko 87 km, potpuno savremenу, i pored ње podiđi prateće objekte, kasnije izmještati postojeći kolosijsk na pojedinim mjestima, te tamo gdje to буде потребно mijeñati i tok rijeke Bosne, sve to ni naјveći optimisti u početku nisu mogli zamisliti.

Da oko 24 hiljade mlađih, koliko ke raditi drugi kolosijsk pruge, ne učestvuju u izvođenju radova, onda bi pruga mogla da буде готовa

tek za dviјe — tri godine. A dotle bi нашa привреда губila, dotle bismo se mучili sa ovim uskim grlo, ulagali значајna средства koja se ne mogu vratiti.

Извођачi радова прионули су na posao. Међu њima сарајевski ЖГП, има највећi dio. Чак oko 45 одсто радova on izvodi. Tu su i ГП »Босна«, ГП »Пут«, »Добој-путеви«, »Ду на-Тиса-Дунав«, Радна организација за водопривреду »Босна-Дрина« из Сарајева, ЕЛПОС, te некoliko основних организacija udruženog rada ЖТП-a.

— Истина, neke dijoniце nisu bile »нападнуте« sve do neki dan. Za pravo nisu bile ugovorene sa izvođačima — кажу нам Карло Лукић, direktor Direkcije za izgradnju drugog kolosijskog i tehnički direktor Direkcije Цемаил Чизмиć.

По свemu судеći, некi izvođači kojima su ponuđeni radovi bojali su se rokova.

Командант Akcije »Шамац — Sarajevo« Filip Vučović rekao je jednom neposredno pred početak akcije:

— Омладina se ne boji rokova, omladina je dala svoje obećanje i si gurno je da će ga ispuniti. A neka građevinska operativna uraditi svoj dio posla i neka obezbijedi dovoljno posla mlađima, pa će pruga zaista biti gotova kako smo obećali — Republići za њezin rođendan.

Приje tri dana, ugovoren je i pre ostali dio trase između Bradina i Magala, a radove na ovom dijelu, kako smo saznali u Direkciji za izgradnju drugog kolosijskog izvođača »Приморјек« iz Ajdovščine.

Битку, dakle, sada zajedничki bježi omladinci, briгадири и briгадирke, i radnici, i stručnjaci — graditelji pruge od Doboja do Zenice. A ta dijoniца nije nimalo lakša. Poređenja radi evo i jednog podatka: Na traci treba nasuti oko 260 hiljada kubnih metara tucanika. Kompozicija koja bi to dovezla bila bi četiri puta duža od postojeće trase. Ispod tracnicu treba da se položi oko 158 hiljada pragova, prilikom izgradnje drugog kolosijskog rekonstruisaće se i izgraditi sedam stаница, podiđi isto toliko mostova sa ukupnom dužinom od oko 1.060 metara, iskopati oko 3.820 metara dužine tunela, izgraditi podvožnjake i nadvožnjake i pružiti tracnice kojima će se kretati vozovi brzinom od oko 100 kilometara na sat.

R. ЖИВКОВИЋ

U ČAST KONGRESA

Udarni dan

ZEPČE, 24. APRILA — Početak Osmog kongresa SK Hrvatske i Sedmog kongresa SK Crne Gore na svečan način obilježili su i brigadiri Omladinskog naselja Zepče. Napravili su specijalne brojve zidnih novina koje su uradili brigadiri ORB »Džemal Bijedić« iz Zagreba i ORB »Sedma omladinska« iz Crne Gore. I u brigadnim biltenima, radio-emisijama koje su takođe pripremili brigadisti na prigodan način obilježen je početak ovih skupova komunista.

Štabovi brigada »Sedme omladinske« i »Džemal Bijedić« juče su u čast početka kongresa priredili i mali prijem. Sa onim što je u SR Hrvatskoj postignuto između dva kongresa prisutne je upoznala Alija Hadžić, komandant brigade iz Zagreba. Na sličan način Hamdo Kočan, komandant Crnogorske brigade, govorio je prisutnim o tome što je u Crnoj Gori ostvareno između Šestog i Sedmog kongresa SK.

U čast Kongresa ORB »Džemal Bijedić« iz Zagreba i ORB »Sedma omladinska« iz Crne Gore, priredili su sinoć zajedničko brigadarsko veče, a ove brigade jučerašnji dan na trasi proglašile su interno udarnim.

A. N.



Dede Hošić iz ORB »Prvi kongres USAOJ-a« oprobao je snagu s drugom

PETNAESTOGODIŠNIK NA AKCIJI

Šalajko boji ogradu

Saša Subačev iz Titograda najmladi je brigadir u Žepcu

Petnaestogodišnji Saša Subačev iz Titograda, brigadir ORB »7. omladinska« iz Crne Gore, najmladi je brigadir u Naselju. Ovog simpatičnog učenika, koji je »pravo iz školske kluge« došao na radnu akciju, poznaju i vole svi brigadisti. Od milja ga zovu Šalajko.

Neki dan je Šalajko bio na poštadi. Zbog prehlade, nije išao na trasu. Zatekli smo ga pred paviljonom. Bojio je ogradicu oko travnjaka. Sa njim je vršnjak Ivica Bulajić, učenik iz Žepča. Njih dvojica prvi put su se sreli prije nekoliko dana, ovdje u Naselju. Sprijateljili su se i od tada su, kad god im to prilike dozvoljavaju — zajedno. Prije i poslije časova u školi Ivica obavezno svrati u Naselje kod svog druga. Jedan od znakova ovog prijateljstva je i emblem ORB »7. omladinska«, koji Ivica nosi na školskoj uniformi.

— Zar nisi bolestan? — pitamo Šalajku.

— Jesam, ali dosadno mi je da ležim, i posla lma — važno odgovara Šalajko i nekako ispod oka gleda na svog prijatelja.

A ovaj čeznutljivo prati svaki Šalajkov pokret. I lijepo se vidi i sam bi se rado prihvatio četkice i boje. Ali, ne može, mora u školu. I zato svaki čas pogleda na sat, sve do 5 minuta do dva, kada kreće u školu. Ali prije nego što se trećeči uputi prema školi, uspije da se pohvali:

— I ja sam se prijavio na akciju, u Doboju, valjda će me primiti...

— A što te ne bi primili, kako su mene? — zapitkuje Šalajko.

— Ako budem dobro učio i uspješno završim razred, primiće me, a ako ne budem... — ne dovrši misao Ivica, pa otrča u školu.

Pozdravlja te Zorica

... Roden sam u znaku lava, a radim ko vo...

... Kad bi se komandant hvatao za kramp kao za glavu, i naša bi brigada bila pet puta udarna...

... Odlomak iz pisma koje je dobio jedan brigadir: »Ne diraj ništa sem kolica, pozdravlja te tvoja Zorica.«

... Jutros je spavaone očistio Boro, ne dobrovoljno — nego što je mor'o.

KULTURNO-ZABAQNJI ŽIVOT NASELJA U DOBOJU

»Zabušantov« kraj

Bila je u stvari jedna od nekoliko zabavnih tačaka iz programa koji su izveli članovi ORB »Đorđe Zličić Ciga« iz Novog Sada

Brigadarski program

DOBOJ, 24. APRILA — Brigadarsko veče sinoć su u naselju pripremili članovi ORB »Allija Alijagić« iz Bijeljine. U programu je učestvovalo i oko 100 gostiju; članovi orkestra, hora i recitatorske sekcije OS »Mirko Filipović« iz Bijeljine, te KUD »Semberija« iz ovog grada i KUD »Mitar Mišić« iz Balatuna.

Na ljetnoj pozornici revolucionarne pjesme su izveli brigadiri Siniša Kajmaković i Šefik Bogdanović, a vlastitu pjesmu »Živjela srce akcije«, dva dana ranije napisanu, govorila je brigadarka Amra Uzunić.

U znak 62. godišnjice od rođenja Ive Lole Ribara sinoć je brigadir Đorđe Miljanović pročitao jedno od posljednjih pisama koje je pokojni Lola napisao svom ocu. »Gostoljubive Dobojlije« je naziv skeća koji su izveli Željko Nućić i njegov drug iz brigade.

U programu su potom učestvovali Enver Dušić, Milica Tešić, Selma Burek i grupa brigadira. Gosti su se predstavili izvodjenjem hrvatskih pjesama, spletom narodnih igara iz Semberije i Banata.

R. Z.

DOBOJ, APRILA — »Posmrtna povorka« krenula je sinoć ispred barake brigadira ORB »Đorđe Zličić Ciga« iz Novog Sada. Na čelu povorce je mladić sa kablom u rukama na kojоj je pisalo da je to taj i taj zabušant, a za njim je drugi koji nosi Čuturicu (zabušantu je ime Čuturica) pa potom nosilac jastučeta sa »odlikovanjima« — praznom konzervom, čašom od jogurta, sirom »busco«, i još kojekakvim drugim »odlikovanjima«. Iza njih zabušant leži u »mrtvačkom sanduku napravljenom za ovu priliku, okovanom i ofaranom. U njemu je čutura, Miroslav Samardžić, prekriven bijelim čaršavom. Posmrtna povorka prolazi kroz cijelo brigadarsko naselje u Doboju. Zaustavlja se pred barakama, govoriti se brže: »Bio je dobar, da mu je zemlja, laka« (možda na radilištu ili na polupraznoj lopati). Na pozornici se potom spušta »mrtvački sanduk« sa zabušantom, a on ustaje iz sanduka i objašnjava kako je, eto, živ, da je zabušant i da je sve ovo samo jedna igra.

Bila je to u stvari samo jedna od nekoliko zabavnih tačaka brig-

dirskog programa koje su izveli članovi ORB »Đorđe Zličić Ciga« iz Novog Sada.

Mladi iz ove brigade predstavili su se i sa nekoliko horskih pjesama uz pratnju orkestra i brigadarski spletom revolucionarnih pjesama i recitačkom poezije. Tajac je zavladao kada je na pozornici stigao pantomimičar, brigadir Stevan Mančevski.

Gosti večeri bili su članovi Dramskog studija Kulturnog centra mladih »Sonja Marinović« iz Novog Sada.


R. Z.

UKRATKO
IZ DOBOJA

Uručene diplome

DOBOJ, APRILA — Oko 600 stotina mladića i djevojaka iz Vršca posjetili su brigadarsko naselje u Doboju. Oni su u stvari polaznici različitih oblika (škola, kurseva i seminara) i ideološko-političkog i marksističkog obrazovanja i osposobljavanja. Njima su ovdje u brigadarskom naselju uručene diplome, a uručili su ih brigadiri i brigadirke iz svih osam omladinskih radnih brigada.

(Karikatura: Albert Imširović)



BEZ RIJEĆI

ПРУГА НАШЕ МЛАДОСТИ (2)

Легенда једног времена

Тита је све интересовало, обишао је шаторе у којима су спавали бригадири како би видио где бораве млади људи којима се диви цијели свет



Година је 1947, бригаде су стално стизале на пругу

Тај дивни незаборавни јесењи дан био је испуњен радошћу.

— Тито је међу нама — ширила се вијест и као набујала ријека одлазила дуж трасе.

А Тито није желио да губи вријеме. Дошао је младима у поход и зато је желио да што прије и буде с њима, да са том омладином којој се дивио читав свет, подијели тренутке радости.

За њега је била припремљена дресина која је убрзо клопарала по новим трачницама што су их поставиле руке младих градитеља.

Сусрет са Словенцима

Будућа станица Буковица. Дресина се овде зауставила за тренутак. Тито је разгледао изградњу станичне зграде што је било дјело младих бригадира љубљанске бригаде »Иван Цанкар».

Било је лако доћи. Али одавде је било тешко отићи. Млади Словенци и Словенке нису тако лако пуштали свог драгог госта. Жељели су да све види. Прво су му показали шта и како раде, а онда су га позвали да посети и њихов радни логор.

А какво је тек тада настало одушевљење. Била је то ерупција младалачке радости и љу-

бави према човјеку којем су се дивили.

Тита је све интересовало. Обишао је шаторе у којима су спавали бригадисти како би видио где и како живе млади људи због чијих је подвига и он био поносан и пресретан.

Дошло је вријеме за растанак. Тито је са пратњом кренуо, али тада се десило нешто неочекано. Јубљанчани су му препријечили пут. Они нису жељели да се растану док им нешто не каже. А Тито, и сам узбуђен и понесен оним што је видио и доживио већ на првом кораку на овом великому градилишту, обратио се окупљеним бригадирима са неколико топлих ријечи, одјајући притом признање херојској омладини Југославије, градитељима Омладинске пруге.

Поздрав Далматинаца

Дуж читаве трасе све бригаде су тог дана биле на својим радилиштима. Нико није жељио да пропусти тај тренутак. Чак и они болесни који су имали поштеду излазили су на насице да поздраве човјека којег су тако жељно очекивали.

Дресина је клизила новом пругом, а хиљаде руку су се дизале у знак поздрава.

У Бијелој, осим омладинаца пиротске бригаде, дочеку су присуствовали и сељаци околних села.

На VII дионаци Тито је разговарао са бригадирима далматинске бригаде. Овдје су га опколили са свих страна, а он их питао очински како живе, како раде, како им је.

Тито је примијетио да има доста младих бригадира, чак пионира.

— Да, има их премладих — одговорише руко водици дионаице. Једноставно, крију године. Кају да су навршили 15 или 16 година, а сигурно немају више од 14. Али, већ ћада су стigli овамо, нико није имао срца да их врати.

Титу је пришао и Томаш Марин. Родом је из Новом Села са Брача. Са 53 године дјеловао је веома чило.

Тито се руководио с њим, а Брачанин му тада рече:

— Друже маршале, ја сам најстарији ударник на прузи.

— Ви сте, како видим, најстарији омладинац — одговорио му је Тито са осмијехом.

(Наставља се)

Миленко ПАЈИЋ

Iz pisma koje je svojoj majci uputio brigadir Dž. Pandurević, ORB »Igmanski marš« sa Ilidže

Ustajemo rano, mnogo rano

Draga mama,

prošla je prva dekada моје прве радне акције. Наша brigada nije prošla sjajno, zauzeli smo šesto mjesto. Ni smo slabo radili, nego su drugi radili još bolje i više. Svi hoće da budu najbolji, da proslave sebe i brigadu. Sjeća se, kada sam polazio na akciju, brinula si se: kakav će biti smještaj, hoće li hrana biti dobra, da se ne razbolim povrijedim i sve drugo.

Mogu ti reći da je za sada sve u redu, a sigurno će tako ostati i do kraja. Jedini problem mi je ustajanje u četiri ujutro. Ali i na to sam se navikao. Gledam

drugarice i drugove oko себе, svih ustaju bez problema, pa me sramota da ja zabušavam. Inače, ovdje sam upoznao mnogo drugova i drugarica iz cijele Jugoslavije. Hvarani, koji su u našoj brigadi, izvrsni su drugovi. Već sada se dogovaramo za susret na nekoj sljedećoj radnoj akciji.

Draga mama, gotovo svaki dan se sjetim tajnih priča o radnim akcijama, o prvom žulju, smijehu »bez razloga u spavaonicama, o želji da se uradi što više i bolje. Mogu ti reći da i mi ovdje odlično radimo. Norme prebacujemo i po dva-tri puta...



USPOMENE UDARNIČKE

**Opet
bih na
trasu**

Pedeset i tri godine nalaze se u još vitalnom tijelu Voje Cvetkovića, a trideset godina je prošlo od onog vremena kada je ovaj čovjek, kao komandant omladinske radne brigade »Milenko Grković Crni« iz Zaječara, a kasnije kao rukovodilac nekoliko kurseva u brigadi i naselju, boravio na izgradnji pruge Šamac — Sarajevo 1947. godine. Vojo, koga danas u Gračanici popularno zovu »Čaka«, već duži niz godina živi i radi u ovom gradu u koji je prvi put došao one godine kada je počela izgradnja pruge.

— Naša brigada radila je na 15. dionici III sekcije — kaže nam Vojo — a to je danas mjesto gdje se nalazi zgrada željezničke stanice Doboj Novi u neposrednoj blizini naselja omladinskih radnih brigada. Mi smo bili smješteni na području današnjeg naselja Lipac na jednoj visoravni.

— Šta je posebno odlikovalo život i rad brigada u to vrijeme? — pitali smo Voju.

— Vrijeme na radnoj akciji bilo je ispunjeno do kraja radom koji je upotpunjavao veoma razvijen kulturno-prosvjetni život. Sekcije kao što su horska, dramska, novinarska, i druge imale su pune ruke posla. Slobodno vrijeme je bilo ispunjeno aktivnostima u sekcijama, jer je naša brigada imala oko 40 učitelja koji su zajedno sa seoskom i radničkom omladinom prolivali znoj na trasi, a poslije toga zajednički radili u kulturi i prosvjeti u naselju.

Oko dva mjeseca Vojo Cvetković rukovodio je kursom za knjigovode koji je obučavao polaznike za knjigovodstvene poslove. Svi su oni na tog sticali odgovarajuće diplome i zapošljavali se. Sa radne akcije gotovo svi su otišli sa nekom od diploma i našli posao u tvornicama, zadugama, kamcelarijama.

Vojna brigada bila je dva puta udarna, a pohvaljena je zbog dobro organizovanja kulturno-prosvjetnog rada.

Vojislav Cvetković danas radi u Ranoj organizaciji »Gradevinar« kao šef službe za plan i analize. Poslovi ga sprečavaju da se ponovo nađe na trasi, ali u njemu kao vatrica gori želja da dode, da oživi udarničke dane, da prepozna nekog od onih koji su tih slavnih akcijskih dana bili zajedno s njim.

M. IMŠIROVIĆ